

2018 NASUDNONG BADYET

Ang Badyet sa Reporma ug Kausaban

Ang 2018 badyet magpalig-on sa pundasyon aron mahimong takus ug hanas sa tibuok kalibutan ug kasaligan nga katilingaban nga mapuslanon alang sa tanang Pilipino, ilabina sa umaabot nga kaliwatan. Ubos niini mao ang mga prayoridad na badyet sa tuig 2018.

ANG MGA PASALIG SA PRESIDENTE

Ang 2018 Badyet maoy hulagway sa katumanan sa mga pasalig sa kampanya ni Presidente Duterte.

Universal Access to Quality Tertiary Education o ang libre nga edukasyon sa mga state universities and colleges (SUCs)

Php40.0 B ang gigahin alang sa libre nga tuition sa mga SUCs

Umento sa Sweldo sa Militar ug Unipormadong Panerbisyo

Php64.2 B aron ang sweldo sa militar ug sa unipormadong panerbisyo mohaum sa ilang hingpit nga papel sa paghupot sa nasudnong kasigurohan, kalinaw ug kahapsay

Libre nga Irigasyon sa Tanan

Php2.0 B nga maglangkob sa libre nga serbisyo sa irigasyon sa matag mag-uuma nga nanag-iyu og walo ka ektarya o ubos niini, labot pa ang pagpasaylo sa tanan nilang bayronon sa serbisyo sa irigasyon

Marawi Rehabilitation and Recovery Program

Php10.0 B aron itukod pag-usab ang mga nadaut nga kabalayan ug imprastraktura, ug aron matubag ang mga panginahanglanon sa 465,684 ka mga tawo nga gibulag-bulag sa kagubot sa Marawi

PAGDUGANG SA POTENSIAL SA KALAMBOAN

Ang paghatag ug igo nga pagtagad sa pagduso sa nasayurang ekonomiya ang tubag sa pagpalahutay ug paspas nga pag-uswag sa nasud.

Pagpalambo sa Tawhanong Kapanguhaan sa STI (Science, Technology and Innovation)

Php4.0 B alang sa gasto sa 36,997 ka iskolar sa science and technology

Libre nga Wi-Fi Access sa Pangpublikong Lugar

Php1.7 B alang sa libre nga Wi-Fi internet access sa mga pangpublikong lugar, apil ang mga SUCs

Small Enterprise Technology Upgrading Program

Php848 M tabang sa mga micro, small, and medium enterprise (MSMEs) aron lig-onon pa ang ilang pagkamabungahan ug pagkahanas

National Government Portal

Php372 M aron kahatagan ang katawhan og mas paspas, mas matinud-anon, ug mas sayon nga pagkuha sa impormasyon ug serbisyo sa gobyerno

KAUSABAN TUNGOD SA PAGKUNHOD SA WALAY KAANGAYAN

Tumong sa administrasyon ni Duterte nga mabati sa matag Pilipino ang tinuod ug positibo nga pagbag-o.

Pagpabuylo sa Pagpalambo sa Tawhanong Kapital

Para sa tuig 2018, ang gobyerno nagpabilin nga matinud-anon sa iyahang saad nga tabangan ang matag lungsoranon nga mapalambo ang ilang hingpit nga potensyal ug pagkamabungahan.

Php672.4 B alang sa sektor sa edukasyon

- **Php580.6 B** alang sa sukanan nga edukasyon
- **Php 115.7 B** alang sa tersera nga edukasyon
- **Php 7.6 B** alang sa teknikal ug bokasyunal nga edukasyon

Php179.4 B alang sa health sector

- **Php 60.6 B** alang sa National Health Insurance Program
- **Php 30.3 B** alang sa Health Facilities Enhancement Program
- **Php 7.4 B** alang sa National Immunization Program

Pagkunhod sa Kahuyang sa mga Indibidwal ug mga Pamilya

Adunay dakong pagtagad ang administrasyon ni Duterte sa paghatag og benepisyo ngadto sa huyang nga mga hugpong aron tabangan sila nga makasugakod sa mga katalagman nga hulga sa ilang kaayohan.

Php89.4 B

alang sa Conditional Cash Transfer Program

Php19.3 B

alang sa Social Pension for Indigent Senior Citizens

Pagpakaylap sa Sektor sa Pagpanguma, Panlasang, Pagpangisda

Ang pagpalugway ug pagpalambo sa kinabuhi sa mga mag-uuma ug mangingisda nga maoy labing kabus ug timawa sa nasud nagpabilin nga prayoridad sa tuig 2018.

Php142.7 B

alang sa sektor sa pagpanguma, panlasang, ug pagpangisda

Php9.9 B

alang sa pag apod-apod og yuta sa mga mag-uuma nga walay yuta

Pagpalambo sa Sektor sa Industriya ug Panerbisyo

Ang sektor sa industriya ug panerbisyo nagpabilin nga apil sa mga sektor sa nasud nga labing paspas ang paglambo ug kini nakatabang sa pagduso para sa pag-uswag sa ekonomiya.

Php1.0 B alang sa Shared Services Facilities Program

Php518 M alang sa pagtukod og mga Negosyo Centers



Giprodyus sa Department of Budget and Management
- Budget Information and Training Service ug tabang sa
Komisyon sa Wikang Filipino | www.dbm.gov.ph

PAGPALUGWAY SA NASUDNONG PAGKAMATARUNG

Aron huptan ang malangkobon nga kalamboan, gipasig-uli sa
gobyerno ang pagtuo ug pagsalig sa iyang katawhan.



Pagpukan sa Kahiwian sa Gobyerno

Isip pagpaluyo sa pakigbisog sa Presidente batok sa kahiwian
sa burukrasya, ang 2018 badyet maggahin og pondo para niini:

PhP19.7 B alang sa
Department of Finance
(DOF) aron ipatuman ang
mga programa sama sa Run
After Tax Evaders (RATE) ug
Oplan Kandado, ug uban pa

PhP2.7 B alang sa **Office
of the Ombudsman** aron
matagad ang 77% nga mga
reklamo ug hangyo, madumala
ang 20% nga pagsusi sa
kamatuoran, ug masulbad ang
17.9% nga mga kaso

Paghatag og Gahum sa Katawhan

Ang gobyerno nagadasig sa paglambigit ug pag-apil sa katawhan
aron lig-onon ang pagpatuman ug pagbantay sa mga programa,
kalihukan ug proyekto.



PhP38 M alang sa
pagpatuman sa Anti-
Red Tape Act



PhP26 M alang sa
Public Assistance and
Contact Center ng
Bayan Project

Paspas, Angay, ug Makab-ot nga Hustisya

Ang ayuda legal himoon nga dali makab-ot sa mga kabus. Ang
2018 badyet mogahin og pondo aron masiguro nga ang hustisya
miabot ug moalagad labi na sa mga huyang nga hugpong.



PhP34.3 B
alang sa Hudikatura

PhP28.8 B alang sa pagdumala sa
Supreme Court ug 2,225 ka ubos
nga korte

PhP0.9 B alang sa pagtukod og 23
ka halls of justice



PhP18.5 B
alang sa Department of Justice

PhP5.6 B alang sa serbisyo sa
pagpatuman sa balaod

PhP3.0 B alang sa libreng serbisyo
legal ngadto sa mga kabus ug
kwalipikadong benepisaryo

Paghatag sa Katungod sa Nasudnong Kagamhanan

Ang National Rightsizing Program adunay tumong nga
tubagon ang hagit nga mapadali ang operasyon sa gobyerno
isip tubag sa panginahanglan sa katawhan alang sa mas
paspas, mas maayo, ug mas hapsay nga serbisyo.

Kinsa ang gilangkoban niini?
Tanan nga departamento ug
ahensya ubos sa Ehekutibo
nga Sanga sa gobyerno

Ang mga walay labot:
Publiko nga mga eskwelahan sa elementarya
ug sekondarya, hospital sa gobyerno, mga
sakop sa militar ug unipormadong serbisyo

PAGPADAYON SA PUNDASYON ALANG SA MALUNGTARON NGA KALAMBOAN

Ang katilingban nga adunay lig-on nga pundasyon sa kalinaw,
seguridad, malamboon nga imprastraktura, ug pagpanalipod sa
integridad sa ekolohiya magmugna og dugang kahigayunan alang sa
mas mabungahon ug hanas nga nasud sa tibuok kalibutan.

Pagbuylo sa pagpalambo sa imprastraktura

Padayon nga palamboon ug palapdon ang imprastraktura alang
sa malungtaron nga kalamboan, ug aron makab-ot ang tumong
nga gasto nga 7.3% sa GDP sa tuig 2022.



PhP424.9 B
alang sa road transport



PhP22.3 B
alang sa rail transport



PhP9.8 B
alang sa air transport



PhP3.5 B
alang sa sea transport

Pagtinguha alang sa Matarung ug Malungtaron nga Kalinaw

Palalumon pa ang mga kalihukan nga may kalabotan sa kalinaw
sa mga lugar nga apektado sa kagubot ug may kahuyangon, ilabi
na sa Mindanao.

PhP10.2 B alang sa programa sa imprastraktura sa ARMM

PhP7.3 B alang sa programa sa PAYapa at MASaganang
PamayaNAn (PAMANA)

Paggarantiya sa Seguridad, Kahapsay, ug Kaluwasan

Ang administrasyon ni Duterte magpadayon sa pagpaligdong sa
nasudnong seguridad ug kapasidad sa pagpanalipod pinaagi sa
pagbubo og pondo sa sektor sa depensa.



PhP144.1 B

Armed Forces of the Philippines

- **PhP64.0 B** alang sa Philippine Army
- **PhP 21.3 B** alang sa Philippine Navy
- **PhP 19.8 B** alang sa Philippine Air Force



PhP132.3 B

Philippine National Police

- **PhP 110.2 B** alang sa pagpugong sa krimen
- **PhP667.9 M** alang sa pag imbigstigar sa krimen

Pag-atiman sa Himsug nga Palibot

Kitang tanan angayan mohanggab og limpyo nga hangin, moinom
ug limpyo nga tubig ug mabuhi taliwala sa himsug nga palibot.

- **PhP 5.2 B** alang sa National Greening Program
- **PhP97.0 B** alang sa Flood Control
- **PhP19.6 B** alang sa National Disaster Risk Reduction
and Management Program

